

**THUTO-SEKA-DIPUISANO YA BOBEDI YA BANA-LE-SEABE MO LENANEONG LA DESIRE
(LENANEO LA GO LWANTSHA BOSEKAKA)**

LEFELO: MOPIPI (Marobathutlwa Learning Centre)

LETSATSI: 3rd-4th Phalane 2008

BATSAAKAROLO

BENG GAE

1. Mr. Monnayomongwe Baganetseng
2. Ms. Bareetsi Poromate
3. Ms. Bashanduki Monageng
4. Mr. Ketso Isang
5. Ms. Bantshелеle Basaleng
6. Mr. Bantiretse Gaopelo
7. Mr. Temogo Sechele
8. Mr. Vembrukee sakarea
9. Mr. Letebele Motlogelwa
10. Ms. Galekitane Mataeyo
11. Mr. Tsogang Ramotsepane
12. Mr. Tshabatau Moloji
13. Mr. Leikantsemang Setshego
14. Ms. Basadi Karija
15. Ms. Barasitse Bamotshamikisitse

BAENG

1. Prof. Raban Chanda
2. Dr. Lapologang Magole
3. Dr. Julius Athlipheng
4. Dr. Kutlwano Mulale
5. Dr. Wanda mphinyane
6. Mr. John Molefe
7. Mr. Thuso Mogaetsho
8. Ms. Mercy Moemedi

THUTANO YA NTLHA

Tshoboko ya maikaelelo le maano a go lwantsha kgothego mo Mopipi

MAIKAELELO	MAANO (GO KA DIRWANG)	GO KA DIRWA JANG	BATSAAKAROLO(BA BA DIRANG	SEEMO SA TOKAFALO
Go fokotsa letlhoko la metsi	Kago ya matamo	<ul style="list-style-type: none"> - GoTsenya kopo ya lefelo. - Go tsenngwe kopo ya madi go, agelela letamo, go le alela, go thapa baagi le go direla melawana ya tirisio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ba kabo ditsha - Balemi-barui - Bodiredi jwa temo-thuo - Ba dithuso 	<ul style="list-style-type: none"> - Letamo le le tshwarang metsi. - Dikgwebo tsa temo ya nosetso.
Go fokotsa ditlamorago tsa leuba	Temo ya nosetso	<ul style="list-style-type: none"> -Tsenya kopo ya setsha -Go dira thulaganyo ya tsamaiso (management plan). - Go tsenya kopo ya madi a dithuso go reka didirisiwa. - Go dirwe thulaganyo ya go ruta balemi ka temo ya nosetso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Boeteledipele ja morafe (VDC). - Ba kabo ditsha - Balemisi le baitseanape ba mebu. - Balemi 	<ul style="list-style-type: none"> - Thobo - Dipoelo tsa thekiso - Ditiro
Go fokotsa go remakiwa kgotsa go kgaolwa ga ditlhare mo go feteletseng	Go dirisa gase ya boloko	<ul style="list-style-type: none"> -Tsenya kopo ya lefelo. - Kopo ya madi a dithuso. - Go rutuntsha morafe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ba kabo ditsha - Boeteledipele ja motse (VDC). - Morafe. - R.I.I.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Go rema ga ditlhare go fokotsegile. - Tirisio e oketsegile. - Theko
Go fokotsa lehuma	Thuo ya diphologolo	<ul style="list-style-type: none"> -Kopo ya lefelo. - Kopo ya madi go reka didirisiwa. -Thuto ka thuo ya diphologolo. - Molaotsamaiso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ba kabo ditsha. - Boeteledipele ja morafe(VDC and Trust) -Lephata la diphologolo.- Morafe. - Baitseanape - Ba dithuso 	<ul style="list-style-type: none"> - Lefelo le tsene mo tirisong. - Bajanalala ba oketsegile. - Dipoelo. - Ditiro.

Maikaelelo a tiro ya DESIRE mo bogompionong.

- Go tlhopha maano a a solofetsang (a a ka kgonegang, a a mosola) go a lekeletsa
- Go tlhopha maano a le mangwe, kgotsa a le mabedi mo go a re ntseng re a dira kgotsa a re a ithutang (a masha).
- Go dira mmogo go lwantscha bosekaka.

THUTANO YA BOBEDI (1)

Tekodiso ka leano la thuo ya diphologolo - Dr.W. Mphinyane

- O tlhoka lefatshe le o ruelang mo go lone.
- Go botlhokwa go itse pharologanyo fa gare ga sebopego sa polase (shape) ka se se ka go thusa go fokotsa dithwathwa tsa go agelela.
- Go rua diphologolo go ka somarela lefatshe botoka fa go tshwantshanngwa le dikgomo ka diphologolo di a anama fa di fula ga di je golo go le gongwe, ebile tse dingwe di ja matlhare fa tse di ngwe di ja bojang.
- Diphologolo tsa naga ga di tlhoke dijo tse dintsi fa di tshwantshanngwa le dikgomo.
- Di letsalo le gaufi.
- Ga di tshabelelwe ke malwetsi
- O ka dira dipoelo ka bojanala, ka go rekisa kana ka letsomo.
- Le fa go ntse jalo go dira polase go tlwathwa ee ko godimo fa o e simolola. Go tlhoka madi a a fetang sedikadike go simolola.
- Mo polaseng ya 6kmx6km ee ka tsenyang dikgomo dile 277, go ka tsena dikukama di le 99, dipitse tsa naga di le 84, diphala di le 292, ditshephe di le 369 le ditholo di le 103.

THUTANO YA BOBEDI (2)

Tekodiso ka leano la makidi/matangwana - Dr. J. Atlhopheng

- Makidi a dirisiwa go beeletsa metsi a pula.
- Makidi a botlhokwa kwa masimo le kwa merakeng ka ga gona dipompo tsa metsi.
- Metsi a teng a kgona go nna go fitlhela dipula di na gape, se se raya gore ga go tlhokege gore batho banne ba ya go ga metsi kgapetsekgapetsa.
- Ga go ture mo go kalo re labile gore a ka tsaya dingwaga a ntse a dirisiwa, o ka dira dipaakanyo tse e seng tsa sepe fale le fale.
- Borulelelo jo bo amogelang metsi bo ka dirisiwa gape jaaka ja ntlo.
- Mo bogompionong go lopa madi a a kanang ka P13, 000.00 go aga lekidi.

THUTANO YA BOBEDI (3)

Tekodiso ka leano la gase ya boloko le setofo sa marang a letsatsi - Rre T. Mogaetsho

Gase ya boloko

- Gase ya boloko e dirwa ka boloko jwa dikgomo bo tlhakantswe le metsi.
- Go lopa P18, 000.00 go aga madirelo a yone.
- Ga e ture fa e tshwantshangwa le mefuta e mengwe ya gase.
- Gase e, e ka dirisiwa go apaya, go tshuba dipone le ditsidifatsi.
- Go rema ditlhare go ka fokotsega ka e dirisa boloko.
- E somarela lesi la loapi, ka metswako e e sa siamang (carbon dioxide and methane) ee fitlhelwang mo bolokong e e swa fa gase e tshubilwe.
- Bodiphatsa jwa yone ke gore ga e na monko, se se raya gore le fa motho a ka tlogela a sa tswala ka phoso ga a na a itse.

Setofo sa marang a letsatsi

- Setofo se, se dirilwe ka tshipi ya aluminiamo ee amogelang marang a letsatsi e a isa ko pitseng.
- Se tshwanetse go lebagana le letsatsi gore se bereke sentle.
- Pitsana go dirisiwa ya mmala o montsho gore e kgone go goga marang a letsatsi.
- E somarela nako ka ga e tlhoke tlhokomelo ee kalo, dijo ga di kake tsa sha/kgala, o kgona go dira ditiro tse dingwe tse di tswananang go ya nokeng kgotsa go tlhagola fa o le ko masimo.
- Ga se ture ka se dirisa letsatsi.
- Bothata ja sone ke gore ga se dirisiwe fa gole maru kana ka nako tsa dipula.
- Se lopa P735.00.

THUTANO YA BORARO

Tlhopho ya sekale sa go sekaseka mekgwa ya go lwantsha bosekaka.

	Mekgwa ya go lwanthsa kgothego
Itsholelo	<ul style="list-style-type: none">• Thuto• Go tlhama mebereko• Go dira dipoelo
Tikologo	<ul style="list-style-type: none">• Go tokafatsa tebego le boleng ja tikologo ka go fokotsa kgothego• Go sireletsa loapi• Go tokafatsa thobo
Matshelo le ngwao	<ul style="list-style-type: none">• Go nonotsha mowa wa bojammogo , boipelego le boithaopo• Go somarela ngwao le ditsatlhologo

THUTANO YA BONE (1)

Tshekatsheko ya mekgwa ya go lwantsha bosekaka ka go aba matshwao

Mokgwa wa go aba matshwao

Mokgwa wa go sekaseka	
Sekale	Matshwao
E siame thata/ e thusa thata	5
E siame/ E a thusa	4
E thusa ka selekanyo se se fa gare	3
E thusa go le go nnye	2
E thusa go le go nnye thata	1
Ga e thuse / ga e na mosola	0

THUTANO YA BONE (2)

Tshekatsheko ya mekgwa ya go lwantsha bosekaka ka go aba matshwao

Sekale	Go tokafatsa tebego le boleng jwa tikologo ka go fokotsa kgothego	Go tokafatsa thobo	Go sireletsa loapi	Go dira dipoelo (profit)	Go tlhama mebereko	Thuto	Go fokotsa botlhoki (Poverty)	Go somarela ngwao le ditsa tlholego	Go nonotsha mowa wa bojammogo, boipelego le boithaopo
Polase ya diphologolo	5	0	2	5	5	5	5	5	5
Makidi/ matangwana	2	5	2	3.5	2.5	3.5	4	3.5	3.5
Gase ya boloko	5	2.5	4.5	5	4	5	5	5	3.5
Setofo sa marang a letsatsi	3.5	0	3.5	3	1.5	2.5	2.5	3.5	1

THUTANO YA BOTLHANO

Tlhopho ya sekale sa go sekaseka mekgwa ya go lwantsha bosekaka.

ITSHOLELO	TIKOLOGO	MATSHELO/NGWAO
Thuto	Go tokafatsa tebego le boleng ja tikologo ka go fokotsa kgothego	Go nonotsa mowa wa bojammogo, boipelego le boithaopo
Go tlhama mebereko	Go sireletsa loapi	Go somarela ngwao le ditsatlholego
Go dira dipoelo	Go tokafatsa thobo	Go fokotsa botlhoki

THUTANO YA BORATARO

Tshoboko le thanolo (go ranola) ya maduo a dithutano tse di fa godimo

Dikale tse di sa ketefadiwang

Maano	Maduo
Polase ya diphologolo	37
Gase ya boloko	36
Makidi/matangwana	29.5
Setofo sa marang a letsatsi	21

Dikale tse di ketefaditsweng

1. Polase ya diphologolo le gase ya boloko.
2. Ditofa tsa marang a letsatsi.
3. Makidi/ matangwana.

THUTANO YA BOSUPA

Dipuisano le ditshwetso ka go tlhomagana ga mekgwa ya go lwantsha bosekaka

Morago ga go tlhomaganya maano/mekgwa ya go lwantsha bosekaka, batsaakarolo ba ne ba dumalana gore polase ya diphologolo ke yone e e ka tlisang dipoelo tse di botoka go gaisa tse dingwe. Ka maswabi ene ya seka ya nna yone ee tshwanetseng go dirwa ka mabaka a dikgoreletsi dingwe tse di leng teng. Mabaka e ne ele gore lenaneo la DESIRE, eleng lone le le tshwaraganetseng tiro le morafe wa Mopipi le beetswe nako ee rileng gore le bo le setse le feditse go dira ditlhotlhomiso. Lenaneo le, le beetswe sebaka sa ngwaga tse tlhano fela mme polase ya diphologolo e ka tsaya nako go e simolola, gongwe le go feta dingwaga tse lenaneo le di beetsweng. Benggae le ba lenaneo ba ne ba felela ba dumalana gore diteketso go tla dirwa tsa gase ya boloko. Gase ya boloko, e ne yare fa go tlhomaganngwa ya nna yone ee latelelang polase, mme le fa go ntse jalo fa di ketefaditswe di a lekana ka maemo. Se se kaya gore dika solegela batho molemo ka go tshwana.

Batsaakarolo ba ne ba dumalana go tshwaraganela tiro e. Ba ne ba ikgaoganya ka ditiro tse ba itlamang go di dira go tswaledisa go fitlhela dingwaga di wela. Bakanoki ba lenaneo la DESIRE ba ne ba gakolola gore ga se gore ga go tlhophilwe gase ya boloko go raya gore sechaba se le bale ka maano a mangwe. Ba ne ba rotloetsa sechaba gore ba ka ipope ba kope dithuso ba tswaledisa maano a mangwe. Ba ne gape ba solofetsa gore bone ba tla nna ba le teng fa morafe o ba tlhoka.

THUTANO YA BOFERABOBEDI

Tomaganyo ya mokgwa oo tlhophilweng le togamaano ya go lwantsha bosekaka

Maikaelelo	Maano/ boranyane	Ke eng se se tlhokang go dirwa?	Batsaakarolo (Go dira mang?)	Sesupo sa tokafalo Kgotsa phenyo
Go fokotsa kgothego	Gase ya boloko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Theriso ya morafe 2. Go dira lekgotlana la tsamaiso 3. Lefelo 4. Go batla madi 5. Dithuto 6. Tiro ya tsatsi le letsatsi 7. Paakanyo (tlhokomelo) 8. Therisanyo le tekodisano 9. Go kwala le kanamiso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VDC 2. Morafe 3. Lekgotlana 4. Lekgotlana le DESIRE 5. Lekgotlana, DESIRE le RIIC 6. Morafe le DESIRE 7. Lekgotlana le RIIC 8. Lekgotlana le DESIRE 9. DESIRE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Go fokotsega ga themo ya ditlhare 2. Koketsego ya tiriso le theko 3. Phetogo ya matshelo a batho mo gae.

Tshekatsheko ya thuto-seka-dipuisano

O solofela eng mo tekeletsong e e tla dirwang?

- Poelo
- Tswelolepele
- Ditlhabololo
- Diphetogo mo matshelelong a batho
- Phokotsego mo themong ya ditlhare.

Poifo ya gago ke eng ka tekeletso e?

- Ga gona poifo
- Gase ga ena monko
- Go tlhoka tomagano le tumalano
- Ditlhwatlhwa.

O ratile eng ka tsamaiso ya thutoseka-dipuisano e?

- Tirisano mmogo kgotsa tshwaragano
- Boleng ja thuto ke jo bo ko godimo
- Botlhatlheledi.

O fatlhilwe ke eng mo tsamaisong ya thuto-seka-dipuisano?

- Ga gona se se neng se fatlha.

O ka fa kgakololo efe ka go tokafatsa tsamaiso ya thuto-seka-dipuisano?

- Go tlotlwe nako
- Go dirisiwe ditsela tse dingwe tsa go laletsa diphuthego, e seng VDC fela jaaka go ntse go dirwa
- Go thapiwe batho ba ba tla itebaganyang le project e seng batlhatlhelela dithuto.
- Go nne le mokwalo o o sobokang se se neng se dirwa (reports).